

kuće koga bi trebalo da završim i da će onda doći i stupiti u hrvatsku vojsku. Tustio me kući. Tataše su često kontrolisale u selu da li se nalazim kod kuće, a bio sam dužan da im se javljam.

Prošlo je tako mjesec ili više. Odlučio sam se da krenem u partizane. Nekao nam je bližim prijateljima i poznenicima. Zato je znao Mirko Končević, koji je radio za partizane. Mirko mi je i dao vezu preko koje ću otići u partizane. Krenuo sam sa Petrom Gogovim. Došli smo u Grbavce. Kada smo na putu prešli preko Vrbaške, našli smo saradnika pokreta, koji nam je dao vezu. Ne sjećam se kako se prezivao ovaj drug, naša prva veza na putu za Kozaru. Došli smo u Grbavce, u kuću Đoke Matavulja. Tu je došao i Vladeta Radić. Mislim da je on u to vrijeme bio zamjenik komesara Brusevačke čete /Vladeta je za vrijeme kozačke ofenzive stradao u jednom bunkeru ippod Vojskove. Sa njime je bila i Julija, studentkinja, bolničarka. Vladeta je prije rata radio kao službenik - bilježnik u Pistričkoj opštini. Bio je komunista/.

Vladeta Radić je primio mene i Petra Gogu u kući Đoke Matavulje. Tu smo se osušili i pripremili za dalji put. Ja sam imao pušku-maliherku. Kupio sam je i ponio. Pored toga, imao sam vojno-državni pištolj, ranac, vojničku uniformu i dvije bombe.

Iz Grbavaca smo došli u Brševac. Javili smo se komandiru Miloradu Mijatoviću. On me je lijepo primio, jer je vidjeo, obzirom da sam bio predratni podoficir, da se na mene može računati. Četa se nalazila u beraki u Brusovcu. Napravljena je od balvana. Unutra je bilo nekoliko ognjišta, na kojima je ložena vatra. Vatra je ložena na 3-4 mjesta, jer je barica bila dugačka. Sa oba strana vatre, bile su postavljene palče, na kojima smo ležali.

Unutra je bilo zadimljeno. Često smo morali gasiti vatru, jer je bilo puno dina. Istina, zato smo se zadržavali u tim barakama. Većinom smo bili po zasjedama, patrolama i slično. U to vrijeme nas je bilo oko stotinu boraca. Znem da su bili: Mladjo Obradović, Filjo Stanišljević, Ljuban Crnebrnja, jedan bivši podoficir, visok, mislim da će zvao Branko Radulj. Ovo su vodnici. Filjo je bio zamjenik komandira čete.

Kada sam došao u četu, predao sam pušku koju sam donio, a dobio puškomitrailjer zvan "Lođa". Bio je to stari puškomitrailjer. Odlazio sam sa njim u zasjedu na mitarske kose Subotića, prema Turjaku.

Dječam se ispadao dijelova urtačke bojne koji su, novembra 1941. pošli u pljačku sela. Iz naše čete i više grupe boraca su se postavile na dva brda. Na jednoj strani smjestilo se 5-6 boraca. Sa nama je bio Filjo Stanišljević. Mi smo došli u zasjedu poslije ponoci. Čekali smo. Kada je počelo svanjivati, kula se kretanje neprijatelja. Idući kroz selo, vojnici su vikali da narod iznosi hrana i ostalo, a oni su to uzimali, stavljali u kola i vozili. Mi smo bili u jednoj kući, u zasjedi. Ispred nas se nalazila druga kuća, na kračen odstojanju. Neprijateljski vojnici su došli do ove kuće i vikali da se iz kuće iznosi hrana, uast i druge namirnice. Narod je počeo da iznosi i da predaje. Njihov oficir, udarao je motkom po čizmama. Vi pozmatramo.

Filjo Stanišljević je rekao da se ne smije otvarati vatru dok on ne dadne znak. Tako smo i uradili. Uzeo sam na nišan puškomitrailjezon grupu u kojoj je bilo ujviše neprijateljskih vojnika. Držao sam ih na nišanu dok Filjo opali u tak koji je označavao početak borbe. Međutim, desilo se nedto nepredviđeno. Kada je Filjo dao znak za paljbu, povukao sam obrač puškomitrailjeza,

ali nije mogao da dejstvuje. Metak nije mogao da dođe do ležišta, zloga što je prethodno polnjen svinjskom mešću /nije bilo masti za oružje/. Bila je pored toga i zima pa se masta smrzla, te natvarač nije mogao da donese metak do ležišta. cijevi. Ocijenivši u kakvoj se situaciji naletimo, odlučili smo da izvršimo juriš pa smo tako našim naletom zbunili neprijatelja. U kući smo našli dvojicu neprijateljskih vojnika. Jedan je bio ranjen. Bilo je mnogo vojničkih stvari, činjala, ranaca i drugog. Ovdje smo našli 5 karabina i jeden puškomitrailjez.

Iza ove akcije komandir me je postavio za desetara. Nisam ostao dugo, pa sam primio dužnost vodnika 3. voda. Prvog voda bio je vodnik Mladjo Obradović, drugoga voda mislim Ljuban Crnobrnja, trećega Nikola Ronđević, a četvrtoga Branko Radulj. Pošto sam primio vod, išli smo na akciju na Krakovici.

Ired akciju na Krakovici pozvao je vodnike komandir čete i saopštio akciju. Napomenuo nem je značaj akcije, rekavši da se neprijatelj učvratio na čvoru, čime partizanima ometa saobraćaj i održavanje veza. Tored tega, rekao je da se ovdje nađi velika količina oružja koje nam je neophodno potrebne. Ni čemo tim oružjem neoružati jedan broj boraca. Komandir nam je rekao da nesamo vremena su izvidjanje, ali da će na licu mjestu razmještiti vodove na pravce napada. Tako je i bilo. Kreuli smo na put oko ponoći, jer je napad predviđen za čest ujutro. Decembarska je noć, pa se u ovo vrijeme još ne vidi. Kreuli smo. Ired nama je išao komandir Mijatović. Nakon dužeg putovanja, konačno smo stigli. Izvršen je raspored vodova. Ni smo napadali od Trojice. Čjećam se da se pred n ma nalazilo utvrđenje. Mi smo se sa četom uvukli između neprijateljskih položaja i njegovih bunkera, teko da smo neprijatelja imali pred sobom iiza nosa.

Krećući se naprijed, našli smo na njihovog stražara. Na-

lazio se u improvizovanoj stražarnici. Komandir je odredio borca koji mu je došao sa ledja, odakle se ovaj nije nadao, pa smo tako zarobili stražara, nije ni metka oplatio. Odveden je u prihvatištvo određeno za zarebljene vojнике.

U daljem kretanju, otvorili smo vatu na bunkere. I neprijatelj je otvorio na nas leotoku vetu. Bili smo u povoljnijem položaju, jer se neprijatelj nalazio iznad nas, a mi smo bili blizu, u uvali, tako da nas nije mogeo da tuče. Nalazili smo se u taz. mrtvom uglu. Cvakao se civijela borba do pred zoru, kada je počelo svanjivati. Tada su nas počeli da prinješu oni koji su se nalazili nama za ledjima. Počeli su da nas dozivaju, psujući nas i nazivajući banditima, govoreci da smo se ovdje uvukli, a zatim su otvorili vatru.

Ocijenivši u kakvoj se situaciji nalazimo, Mihorad Mijatović naredio je povlačenje u lijevo. Učinilo mi se da je komandovao samo prvom, drugom i četvrtom vodu da krešu za njim. Međutim, trećes vodu nije ništa rečeno. Ioslijep sam ustanovio da se komanda za povlačenje odnosila na sve vodove. Tako sam o-tro sa vodom. Kada sam primjetio da su se ostali vodovi povukli i da neprijatelj tuče leotokom vaturom naredio sam vodu da se povlači. Sva je sreća što smo bili u mrtvom uglu, pa nismo imali gubitaka. Trebalo je da se isvučemo iz klopke.

Za kratko, čete je odustala od daljnog napredovanja. Čini mi se da je na zapadnoj strani tekodje došlo do zatišja i povlačenja čete koja je napadala. Međutim, stiglo je naredjenje da se opet krene u napad. U međuvremenu smo obavješteni da je borac iz prve čete /ne sjećam se koji/ došao do neprijateljskog teškog mitraljeza. Prethodno je bacio bombu i pobio posadu mitraljeza, a zatim okrenuo mitraljez i počeo tuti po neprijatelju.

Tako je uspio da otvorи prolez u neprijateljsku odbranu i utvrđenje. To je omogućilo zauzimanje uporišta. Svakako, tome je doprinjela hrabrost ovoga borca.

U daljem toku borbe likvidirali smo i neprijateljsku otpornu tačku nema za ledjima. Bila je to neka vrsta predstraže, isturene vatrenе tsčke. Poslije smo došli do njihovih bunkera. Tada smo opet na mjestu na kome smo bili prilikom polaska u napad. Izvršili smo silovit juriš, ali ne bismo uspjeli da neprijatelju ispred nas nisu došle iza ledja druge naše čete.

U ovoj akciji, na našoj strani bila su 4 mrtva i 6 ranjenih boraca. Iz moga voda niko nije ranjen. Naša četa uglavnom je dobro prošla.

Zarobljen je veliki broj neprijateljskih vojnika. Koram napomenuti da su i pored uspjeha, dvije neprijateljske satnije uspjele da se izvuku i pobegnu jarkom prema Kozarcu. Prošli su, izgleda, između naše čete i one koje se nalazila na lijevom krilu. Ali i pored toga, zarobljen je veći broj oružja /4 minobaca, 6 teških mitraljeza, oko 26 puškomitraljeza i veći broj pušaka/. Za nas je to bilo od potrebnog značaja. Dobili smo doista oružja kojim smo mogli naoružati veći broj boraca.

Poslije akcije na Krakovici, uslijedilo je izdvajanje izvjesnog broja boraca iz Brusavačke čete i stvaranje novih četa. Mislim da je u to vrijeme stvorena prva četa koja je otišla u Verice, ~~koju je komandirao pukovnik Stjepan Janković~~ /kom udir Vladjo Obradović, drugu četu je odveo Piljo Stanisljević u Grbaće, kod Matavulja.

Poslije akcije na Turjak 16. decembra 1941. odlučeno je da se i ovamo uputi jedna četa, čiji sam bio komandir. Naredjeno je da komanda čete bude u Turjaku. Ja sam krenuo u Turjak

sa grupom boraca oko 20. decembra. Bilo je u ovoj grupi 59 boraca sa oružjem. Iznali smo i puškonitraljez.

Nakon nekoliko dana, pošto smo se smjestili u Turjaku, imali smo prvu borbu sa Nijencima. Neice, bili su to kulturbundovci, domaće Švake iz Topole. Ovi je su imali jedan bataljon. Oni su dobijali pomoć od njemačkih jedinica. Oni su izlazili u Bašiće. Poznавši zu tok otisli smo u zasjedu i dočekali ih. Ništa ni dozvolili da prodire dulje na našu teritoriju. Na našoj strani je jedan borac lakše ranjen.

Komesar u mojoj četi bio je Atif Topic, iz Bosanske Građke. Po prirodi je bio tib i površen, pa je komandu i rekovodjenje četom prepustao meni. Istina, mi smo se o svemu dogovarali, jer sam ga često upoznavao sa planovima koje sam stvarao. U svemu se sa njom saglađavao, tako da među nama nije bilo nesuglasica. Keliko sam obavještio, on je za vrijeme kozaradke ofanzive uspio da dodje kući i da se skloni. Njegovi roditelji su to njegovom stricu, koji je bio gestapovec, ~~ne~~ ispričali. On je toprenio Nijencima, pa su oni u-koru došli /ili u-tase/, svezali ga i odveli. Tako je nestalo komesara Atifa Topic-a.

Zamjenik komandira Topića, bio je Danilo Borković iz Turjaka. I on je poginuo 1942. Bio je predstni djak, mislim da je završio gimnaziju.

Zamjenik komandira bio je Vlado Pekić, malo Vlado, iz Knežpolja. Bio je revnossan, samoinicijativan, borben i otvoren. Međutim, bio je suviše nragao, pa je za manje greške borce kažnjavao, a u borbama je bio brz u donošenju odluka o strijeljanju i sl. To se mnogima nije svidjalo, pa je premešten iz jedne komande u drugu. Tako je došao i kod mene. Moram priznati da je kod mene bio veoma dobar, disciplinovan i borben. Početkom

1942. otišao je u sastav udernog protivčetničkog bataljona.

Vodnici vodova su bili: Pero Bokan, vodnik drugoga voda, Niko Malešević, vodnik prvoga voda /prije rata Šandar/, Branko Gladojević, vodnik trećega voda i Vladimir Gerijak, Peh, vodnik četvrtoga voda. Kasnije je vodnik drugoga voda bio Branko Streljanović, iz Knežpolja.

Jedan vod je uvijek bio uz štab čete, a ostala tri voda su raspoređena na položajima. Ni smo bili blizu neprijateljskog uporišta Činića /na udaljenosti od oko 2 km/. Oni su mogli da nas uzimaju na nišan i da nas gadaju, ali to nisu činili. Vjerovatno zbog toga što smo mi lijepo i korektno postupali prema stanovništvu. Pretelno je ovdje hrvatsko stanovništvo. Odavde su skoro svi sposobni za oružje otišli u neprijateljske formacije.

Uporište u Činićima bilo je neka vrsta predatraže, a iznad Činića, prema Banjoj Luci, isali su veće snage regularne vojske, dok su u Činićima bili domaći.

Hi smo upoznati sa njihovim znakom za zborno mjesto. Samo jedan pucanj obavezivac ih je da se sakupe na određeno mjesto, gdje su dobijali raspored za borbu.

Početkom januara 1942. predložio sam štabu odreda, da izvršim napad na Činiće. Krenuo sam sa četom u tri kolone. Snijeg je bio vrlo visok pa je kretanje otežano. Isali smo namjeru da zadjemo neprijatelju za ledja, a zatim da se razvijemo i da tjeramo neprijatelja prema našoj teritoriji. Željeli smo da ih iznenadimo, pobratimo i razoružamo. Bili su to uglavnom dozobrani, ali je bilo i nešto ustaša. Kada smo došli do Škole, naredio sam da se Škola zapali, što je bila velika greška. Kada je izbio plamen čuo se pucanj, a to je bio znak da se sklone. Razvili

sme se i krenuli od škole. Išli smo u kolonane, po desetinama. Vodovi su dobili zadatak da idu po zarobljenima, radi pretresa. U toku pretresa, nismo našli nikoga, osim mladića u domobranskom odijelu. Njegova mati, kad smo ga našli u kući, molila je da ga ne diramo. Plašila se da ćemo ga ubiti. Ispitali smo ga. On je rekao kuda su se domobrani povukli, da su na znak pucnja dužni da se sakupe kod nekoga Kranjina, a odstle da dobijaju raspored. Vidjeo sam da smo pogriješili i da se domobrani nalaze nama za ledjine. Ovoga mladića nismo strijeljali, već smo ga poveli sa sobom. Postupali smo sa njim lijepo. Istina, nismo imali u njega povjerenja, a on je kasnije počinio. Smatrali smo da je ipak dobro što je otisao, jer će vjerovatno pridati o tome kako smo prema njemu postupali. Ovo i zbog toga što je neprijateljska propaganda tvrdila kako ubijamo zarobljene, kako ih mučimo i sl.

Snabdjevanje četa vršio je ekonom Miro Jurinčić. Koncem 1941. i početkom 1942. to nije predstavljalo teškoću. Ljudi su sami donosili i dovozili hrana. Imali smo svega. Iza tog tih idili smo u likvidaciju neprijateljskih rednji i magacina. Obično smo odlazili noću i izvozili što nam je potrebno. Ono što nije bilo za borce, davano je narodu, a ako je toga bilo više ostavljano je u magacine, odakle je četa kasnije snabdjevana.

Odnos naroda prema borcima bio je veoma dobar. Sa ovoga kraja nije bilo četnika ili ustaša /osim sela Čirica/. Narod nas je volio i kada bi doznao da će neprijatelj izlaziti u sela, ljudi bi obično dolazili većim brojem saonica i tražili grupu boraca da ih zaštiti od neprijatelja. Više puta iz Topole su često izlazili kulturbundovci /u Hatiće/ tako da sam davao dva i tri vođa boraca, a ponekada sam ihao i lično. U to vrijeme, neprijatelj nije ni pokušavao izlaziti većim snagama na našu teritoriju. Otuda se narod uvjerio da mi možemo neprijatelja

dочекati i spriječiti da ne dolazi u sela, pa je utoliko i naš ugled porastao.

Nared je vjerovao u našu snagu i noć. Stvorjen je i narodno-slobodilački odbor, omladinska organizacija i SKOJ. Mira Šinik je u to vrijeme radija na organizaciji omladine. Odornici su ne samo snabdjevale borce hrana, nego su dolazili i obavještavali nas o snagama i kretanju neprijatelja.

Vodevi su bili raspoređeni ovako. Jeden bliže Jakupovaca i Lektaša, drugi prema gornjem dijelu Topole, dok je treći vod bio od Lešića prema Blezagićima. Kao što sam rekao, jedan vod je ostao uz štab čete, jer smo bili blizu Žinića odakle je neprijatelj lako mogao da vrši ispadu. Neprijatelj je znao dolaziti u Dragelje i Kijevce, a iz Kijevca do Žižića nema ni 2 kilometra vozdušne linije. Štab čete je neprijatelj uvijek mogao da osječe, pa sam zbog toga morao imati jedan vod uz štab.

Imao sam u četi kurire koji su održavali vezu sa vodovima i kurira koji je održavao vezu sa štabom odreda, u Kozari, kao i sa četom u Brusevcu, jer sam i odevio primao naredjenja.

Kao što sam rekao, četa je u prvo vrijeme brojala 59 boraca. Međutim, ona se uskoro omnošila i brojala je preko stotinu boraca. Djelovali smo prema Topoli i Lektašima, dok je četa Filje Stenialj vidi orijentisana prema Draveljima, Cimirovima i prema 15. kilometru. Tamo je došao sa četom Mirko Bašić. On je došao krajam januara 1942. na Vrbašku. Druga četa je orijentisana prema Cerovljancima i Cimirovima, dok je Bašićeva četa bila na 15. kilometru.

Četa je sada brojala preko stotinu boraca, ali nisu bili svi oružani. Dok smo bili u Turjaku, došli smo do 30 ili 40 karabina i do puškomitrailjeza. Nešto smo dobili preko veze iz Ljevča Polja, a ostalo smo zarobili. Puškomitrailjez smo zarobili

kod Italijanske crkve u Gabrovjenima. To je moglo biti oko 20. januara 1942.

Prvajekli smo put većoj Zantamerijskoj patroli. Dočekali smo je iz zasjede i pobili. Ovo je moglo biti koncem januara 1942. Znam da je bila jaka zima i visok snijeg.

Radi obavještenja o snagama i kretanju neprijatelja, organizovali smo u svakom mjestu po 2-3 čovjeka, osim odbornika, koji su imali zadatak da nas obavještavaju o pokretu neprijatelja. Isto tako trebalo je da nas obavještavaju i o svakoj promjeni u uporištu. Bili smo skoro uvijek obavještavani, tako da neprijatelj nije uspio doći na našu teritoriju, a da za njega ne znamo. Organizovanje ovakvog nadine obavještavanja mogli su vršiti i vođnici vodova na ovom položaju. Sličan zadatuk imale su i patrole koje smo upućivali.

Ne sjećam se da nas je neprijatelj, zbog naše neobavještenosti, iznenadio ispodom. Istina, moglo je do toga doći, jer je neprijatelj bio blizu. Ponekad smo ostajali u komandi čete bez jednog borca. Ali na našoj strani neprijatelj nije imao uticaja i lica koja bi ga obavještavala o našim snagama i njihovem rasporedu.

Na dužnosti komandira ostao sam do marta 1942. Tada sam upućen u Prvi bataljon na Karan. Prislušao mi je tadašnji komandant Ivica Marušić-Hatko, rekvirši mi da će primiti četu. Trebalo je da se stvorи Jurična četa. Poslije kraćeg vremena dobio sam izvjeten broj boraca, uglavnom odabranih mladića, dva voda, a trebalo je još iz svake čete ovoga bataljona odabrati po desetinu dobrih boraca, koji bi ušli u sastav Jurične čete.

Neposredno poslije stvaranja Jurične /ili udruge/ čete, trebalo je izvršiti akciju na Stričanski most. Dragan Marin, zamjenik komandanta bataljona, rukovodio je ovom akcijom. Akci-

ja je isvedena u aprilu, oko 28. aprila 1942. Ja ovaj kraj ni-sam poznavao, ali znam da je uporište na pruzi. Nama je redeno da ovdje nema mnogo neprijateljekih snaga. Međutim, baš u to vrijeme su došle nove snage. Moram napomenuti da nije dobro iz-vršena priprema i izvidjanje neprijatelja, pa ova akcija nije uspjela.

Ja sam sa dva vođa došao na neko brdo, mislim, kod Kulje-vice. Dobio sam zadatok od Dragana Karina, pravac napada. Kako bism pohavao kraj, u zadatok sam primio noću, rekao sam Karinu da neće biti dobro i da nećemo imati uspjeha. On mi je rekao da treba da krenem kuda je naredio. Chvatic sam zadatok i kre-nuo na izvršenje. Znam da sam došao blizu rijeke Une, a zatim sam krenuo prema Une uzvodno. U blizini se nalazila željeznička pruga. Mi se nalazimo na prostoru između Une i željezničke pruge. Ovaj prostor je tučen neprijateljskom artiljerijom od Ivora na Uni. Kretali smo se oko pola sata, ali još nismo došli do ne-prijatelja. Saopštio sam borcima da uzmu zaklone pored pruge, a ja ću podi na izvidjanje. Izšao sam na prugu i počeo neprijed, smatrajući da se tu nalazi neprijateljsko uporište, jer nisam znao gdje se nalazi. U međuvremenu sam čuo lopatiranje mitra-ljeza. Legao sam sa druge strane nasipa. Osjetio sam da je ne-prijatelj u blizini. Neprijateljski puškomitrailjer podao je da dejstvuje i mene je kurčum pogodio u nogu, ispod koljena. Osje-tio sam tup udar u kost, a nogu mi je prosto oduzeta. Povukao sam se do tornca. Poslijе ovog rafala, više se ništa nije čulo. Mene su borci iznijeli. Već jo evanjivalo. I moji borci su uspje-li da se povuku. Dakle, nije došlo do otvaranja vatre. Tako ova akcija nije uspjela.

Kako sam teže ranjen, nisam se vratio u jedinicu, već sam

upućen u nešto bolnicu u Štrigovu. Upravnik bolnice bio je neki Zec. Dvije bolničarke su previjale ranjenike. Imali su dovoljno lijekova i zavoja. Bilo je svega, osim ljekova koji bi mogli vršiti operacije.

